





Naka le Nala ba dira tirogae. Ba ithuta ka metsi.

“Metsi ga a na mmala le tatso, mme ke motswedithuso wa botlhokwa,” ga rialo Nala.



Naka a dumela, “Botshelo jotihe bo tlhoka metsi. Batho ba dirisa metsi go nwa, apaya, phepafatsa, le go dira temothuo.”

“Le go dira dilo kwa madirelong,” Nala a oketsa.



“Go feta halofo ya mmele e dirilwe ke metsi. Metsi ga a timole lenyora fela. Mebele ya rona e a tlhoka gore e dire,” ga rialo Naka.






“Bontsi jwa lefatshe bo khurumeditse ke metsi, mo melapong, dinoka, le mawatle,” ga bua Nala.

Naka a dumela ka tlhogo, “Go feta peditharong ya polanete ya rona ke metsi.”





“Mme bontsi jwa metsi mo lefatsheng ke metsi a a letswai.  
Selekano se se nnyane ke metsi a a seng letswai, e leng se  
batho ba se tlhokang,” ga rialo Naka.



“Metsi a a letswai a na le letswai, mme go boima le tlotlhwagodimo go tlosa letswai mo metsing. Mme batho ba ka se nwe metsi a a letswai, ba nwa fela a a seng letswai,” ga bua Nala.



“Ee, ke lebaka le re tshwanetseng go tlhokomela metswedi ya rona ya metsi a a seng letswai mo lefatsheng. Ga re a tshwanela go kgotlela melapo le dinoka ka matlakala,” ga rialo Nala.





"A re ithuteng tsamaego ya metsi," ga bua Naka.

"Ke tirego e ka yone metsi a tihatlogang go tswa mo lefatsheng go ya kwa moweng, le go boela gape kwa tlase," Nala a tthalosa.



Nala a tswelela, “Marothodinyana a metsi a tlhatlogela kwa loaping le go bopa maru. Metsi a a mo marung a wela mo lefatsheng jaaka pula, sefako, kgotsa semathane.”



Naka a re, "Ke nyorilwe, ke tlhoka metsinyana."

Nala a araba, "Ee, boboko jwa gago bo tlhoka metsi go akanya le go ithuta! Metsi ke botshelo, a tshole sentle."





## —Dipotso

1. Ke mang yo o tlhokang metsi a a seng letswai? Ka goreng?
2. Neela mesola e le 5 ya metsi a a seng letswai.
3. A gantsi metsi a lefatshe ga a letswai kgotsa a letswai? Tlhalosa.
4. Thala setshwantsho sa tsamaego ya metsi. Dirisa mafoko a a tswang mo kgang go tlhalosa se se diregang.
5. Phetogo ya tlelaemete ke eng?
6. Tlhalosa ditsela tse tharo tsa phetogo ya tlelaemete e amang ka teng metsi mo lefatsheng.